

Na osnovu člana 74 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, „Službeni list SRJ“, br. 73/00, „Službeni list RCG“, br. 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 i 109/20) a u vezi sa članom 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore („Službeni list CG“, br. 17/07, 8/09, 12/16 i 73/18) Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 6. marta 2023. godine, donijela je

## O D L U K U

**o obliku i izgledu glasačkih listića, načinu, mjestu i kontroli štampanja, ovjeri i distribuciji glasačkih listića i šablona za glasački listić, kao i uništavanju matrice na izborima za izbor Predsjednika Crne Gore koji će se održati 19. marta 2023. godine**

### Član 1

Glasački listići za izbor Predsjednika Crne Gore su istog oblika i sadržine utvrđene članom 73 i 73a Zakona o izboru odbornika i poslanika.

Glasački listići na službenom jeziku i na dvojezičnom pismu štampaju se na formatu B-5.

Glasački listići, u skladu sa Pravilima o jedinstvenim standardima za izborni materijal, žute su boje i štampaju se na 120-gramskom papiru.

Glasački listići ovjeravaju se pečatom Državne izborne komisije, nanošenjem pečata mašinskim putem u procesu štampanja glasačkih listića, iznad napomene o načinu glasanja.

### Član 2

Glasački listići štampaju se u broju koji odgovara broju birača u Crnoj Gori, utvrđenom u skladu sa Zakonom o biračkom spisku.

Istovremeno će se štampati 3% rezervnih glasačkih listića od ukupnog broja birača iz stava 1 ovog člana.

Rezervni broj glasačkih listića čuva Državna izborna komisija i po potrebi, na obrazložen zahtjev pojedine opštinske izborne komisije, u slučaju ponavljanja izbora na pojedinim biračkim mjestima, ili oštećenja glasačkog listića, odnosno drugih objektivnih okolnosti koje nijesu mogle biti predviđene, Komisija odlučuje i zapisnički predaje ovlašćenim licima te komisije.

### Član 3

Glasački listići će se štampati u Štampariji Merkator International DOO Bijelo Polje (u daljem tekstu Štamparija), a proces štampanja će se odvijati u prisustvu:

-članova Državne izborne komisije u stalnom sastavu i

-po jednog opunomoćenog predstavnika kandidata za Predsjednika Crne Gore iz sastava Državne izborne komisije koji nemaju člana u stalnom sastavu Državne izborne komisije.

Proces štampanja iz stava 1 ovog člana može pratiti i po jedan predstavnik domaćih nevladinih organizacija registrovanih za praćenje ostvarivanja političkih sloboda i prava, kao i predstavnici Evropske Unije, drugih međunarodnih organizacija, međunarodnih nevladinih organizacija i ovlašćeni predstavnici stranih država, kojima je Državna izborna komisija izdala službeno ovlašćenje za posmatranje izbora.

## **Član 4**

Licima koja prisustvuju procesu štampanja Državna izborna komisija će izdati posebna ovlašćenja.

Za radnike Štamparije, koje odredi nadležni organ Štamparije, a koji će neposredno obavljati proces štampanja glasačkih listića Državna izborna komisija će izdati posebno ovlašćenje za ovaj proces.

## **Član 5**

Nabavku posebno zaštićenog 120-gramskog papira sa vodenim žigom za štampanje glasačkih listića, izvršiće Štamparija koja je dužna da obezbijedi potrebnu količinu papira za štampanje glasačkih listića, u broju koji će se odrediti posebnom odlukom Državne izborne komisije.

Raspakivanje nabavljenе količine papira i njegova predaja u proces štampanja izvršiće se u prisustvu članova Državne izborne komisije iz člana 3 ove odluke.

## **Član 6**

Državna izborna komisija, saglasno redoslijedu na listi kandidata, priprema jedan glasački listić koji ovjerava pečatom. Na osnovu toga, Štamparija izrađuje na kompjuteru tekst glasačkog listića čiju originalnost utvrđuje i konstatiše Državna izborna komisija i ovjerava ga pečatom, poslije čega se uništavaju disketa i tekst na kompjuteru.

Tako pripremljen glasački listić prenosi se na paus papir, a sa paus papira na polimer ploču (matricu).

Po izradi polimer ploče, paus papir sa tekstrom glasačkog listića se odmah komisijski uništava.

Tekst glasačkog listića, otisnut na polimer ploči (matrici), upoređuje se sa originalom, konstatiše ispravnost polimer ploče, a zatim se pristupa procesu štampanja.

## **Član 7**

Polimer ploča (matrica) za štampanje glasačkih listića izradiće se u prisustvu stalnog sastava Državne izborne komisije, koji će matricu neposredno predati radnicima zaduženim za proces štampanja.

## **Član 8**

Proces štampanja otpočeće po nalogu predsjednika Državne izborne komisije, a u prisustvu lica iz člana 3 ove odluke.

## **Član 9**

Nakon završenog procesa štampanja, mašinskog brojanja glasačkih listića, uništavanja matrice i preostalog dijela nabavljenog papira, sačinjava se zapisnik koji potpisuju prisutni članovi Državne izborne komisije i predstavnici Štamparije Merkator.

## **Član 10**

Brojanje glasačkih listića, odvajanje broja glasačkih listića po opštinama i njihovo pakovanje obaviće Služba Državne izborne komisije zajedno sa članovima Državne izborne komisije iz člana 3 ove odluke, uz pomoć radnika Štamparije u prostorijama Štamparije.

### **Član 11**

Predaju glasačkih listića predstavnicima opštinskih izbornih komisija iz stalnog sastava, obaviće stalni sastav Državne izborne komisije u prostorijama Štamparije o čemu se sačinjava zapisnik.

### **Član 12**

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 270  
Podgorica, 06.03.2023. godine

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

PREDSJEDNIK  
dr Nikola Mugoša s.r.